



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	21-XI	2014	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	30-1/14-6		
VEZA:			
EPA:	638 XXV		
SKRACENICA:			PRILOG:

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 08-2372/ 5  
Podgorica, 28. oktobar 2014. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. oktobra 2014. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA 2 SPORAZUMA O IZMJENI I PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI I DODATNOG PROTOKOLA 3 SPORAZUMA O IZMJENI I PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **VLADIMIR KAVARIĆ**, ministar ekonomije i **GORAN ŠČEPANOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose s inostranstvom u Ministarstvu ekonomije.

PREDSJEDNIK  
Milo Đukanović, s.r.

**PREDLOG**

**ZAKON O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA 2 SPORAZUMA O IZMJENI I  
PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI I  
DODATNOG PROTOKOLA 3 SPORAZUMA O IZMJENI I PRISTUPANJU  
CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI**

**Član 1**

Potvrđuje se Dodatni protokol 2 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, potpisan u Briselu, 30. maja 2013. godine i Dodatni protokol 3 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, potpisan u Sarajevu, 20. novembra 2013. godine, u originalu na engleskom jeziku.

**Član 2**

Tekst Dodatnog protokola 2 i Dodatnog protokola 3 iz člana 1 ovog zakona, u originalu na engleskom i u prevodu na crnogorski jezik glase:

**ADDITIONAL PROTOCOL 2**

**TO THE AGREEMENT ON AMENDMENT OF AND  
ACCESSION TO THE CENTRAL EUROPEAN FREE  
TRADE AGREEMENT**

The Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Macedonia, the Republic of Moldova, Montenegro, the Republic of Serbia and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on behalf of Kosovo in accordance with United Nations Security Council Resolution 1244 (hereinafter referred to as "the Parties")

Having regard to the Agreement on the Amendment of and Accession to the Central European Free Trade Agreement signed in Bucharest on 19 December 2006,

Have agreed as follows:

### **Article 1**

In the Annex 1 to the Agreement on Amendment of and Accession to the Central European Free Trade Agreement (hereinafter referred to as "CEFTA 2006"), Article 52, paragraph 1 the word "Croatia" shall be deleted and replaced by the word "Albania".

### **Article 2**

The Republic of Croatia shall handover the documentation concerning its depository status to the Republic of Albania as the New Depository or Acting Depository on the day of entry into force of this Additional Protocol 2 or on the date of the accession of the Republic of Croatia to the European Union, whichever is earlier.

### **Article 3**

This Additional Protocol 2 is subject to ratification, acceptance or approval in accordance with the requirements foreseen by domestic legislation. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depository/Acting Depository.

This Additional Protocol 2 shall enter into force on the thirtieth day upon depositing of the last instrument of ratification, acceptance or approval.

If its constitutional requirements permit, any Party may apply this Additional Protocol provisionally. Provisional application of this Additional Protocol in accordance under this paragraph shall be notified to the Depository/Acting Depository.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto, have signed this Additional Protocol.

Done at \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_, in a single authentic copy in the English language, which shall be deposited with the Depository/Acting Depository of CEFTA 2006, which shall transmit certified copies to all Parties.

For the Republic of Albania

.....

For Bosnia and Herzegovina

*Abd. Bevizdovic*  
.....

For the Republic of Croatia

.....

For the Republic of Macedonia

*Arif*  
.....

For the Republic of Moldova

*Cornea*  
.....

For the Montenegro

*Jovanovic*  
.....

For the Republic of Serbia

*Radjenovic*  
.....

For the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on behalf of Kosovo in accordance with the United Nations Security Council Resolution 1244

.....

whichever is earlier.

### ADDITIONAL PROTOCOL 3

#### TO THE AGREEMENT ON AMENDMENT OF AND ACCESSION TO THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT

The Republic of Albania and Bosnia and Herzegovina (hereinafter referred to as “the Parties”);

Having regard the Agreement on the Amendments of and Accession to the Central European Free Trade Agreement signed in Bucharest on 19 December, (hereinafter referred to as “CEFTA 2006”) and to the exchange of letters of the Minister of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina and the Minister of Economy, Trade and Energy of Republic of Albania;

Have agreed as follows:

#### Article 1

In the Annex 3 from the Article 10 paragraph 1 of the CEFTA 2006:

**Annex 3.1 Table I:** fourth column (Bosnia and Herzegovina) shall be deleted.

**Annex 3.2 Table I:** third column (Albania) shall be deleted.

The Parties shall abolish all customs duties on imports, all charges having equivalent effect, and all import duties of a fiscal nature in trade between them on the date of entry into force of this Additional Protocol.

#### Article 2


1. This Additional Protocol is subject to ratification, acceptance or approval in accordance with the requirements foreseen by domestic legislation. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.
2. This Additional Protocol shall enter into force on the thirtieth day upon depositing of the last instrument of ratification, acceptance or approval.

3. If its constitutional requirements permit, any Party may apply this Additional Protocol provisionally. Provisional application of this Additional Protocol in accordance under this paragraph shall be notified to the Depositary.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Additional Protocol.


Done at Sarajevo on 20 November 2013, in a single authentic copy in the English language, which shall be deposited with the Depository of the Central European Free Trade Agreement, which shall transmit certified copies to all Parties.

For the Republic of Albania



.....

For Bosnia and Herzegovina



.....

## **DODATNI PROTOKOL 2**

### **SPORAZUMA O IZMJENI I PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI**

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Moldavija, Crna Gora, Republika Srbija i Privremena administrativna misija Ujedinjenih nacija na Kosovu u ime Kosova u skladu sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: „Strane“)

Imajući u vidu Sporazum o izmjeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, sačinjen u Bukureštu 19. decembra 2006. godine,

Dogovorile su se kako slijedi:

#### **Član 1**

U Aneksu 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini (u daljem tekstu: „CEFTA 2006“), član 52, stav 1, riječ „Hrvatska“ se briše i zamjenjuje riječju „Albanija“.

#### **Član 2**

Republika Hrvatska će dostaviti Republici Albaniji, kao novom Depozitaru ili vršiocu dužnosti Depozitara, dokumentaciju u vezi sa svojim statusom Depozitara na dan stupanja na snagu ovog Dodatnog protokola 2 ili na dan pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji, u zavisnosti od toga koje nastupi ranije.

#### **Član 3**

Dodatni protokol 2 podliježe ratifikaciji, prihvatanju ili odobravanju kako je predviđeno nacionalnim propisima. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja biće deponovani kod Depozitara/vršioaca dužnosti Depozitara.

Dodatni protokol 2 stupa na snagu tridesetog dana od dana deponovanja poslednjeg instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja.

Bilo koja strana može primjenjivati ovaj Dodatni protokol privremeno, ukoliko je to u skladu sa njenim Ustavom. Depozitar/vršilac dužnosti Depozitara biće obaviješten o privremenoj primjeni ovog Dodatnog protokola po ovom stavu.



POTVRĐUJUĆI GORE NAVEDENO, dolje potpisani opunomoćenici, propisno ovlašćeni, potpisuju ovaj Dodatni protokol.

Sačinjeno u Briselu, 30. maja 2013. godine, u jednom autentičnom primjerku na engleskom jeziku, koji će biti deponovan kod Depozitara/vršioaca dužnosti Depozitara CEFTA 2006, koji će proslijediti ovjerene primjerke svim Stranama.

**Za Republiku Albaniju**

\_\_\_\_\_

**Za Bosnu i Hercegovinu**

Ambasador Igor Davidović

**Za Republiku Hrvatsku**

\_\_\_\_\_

**Za Republiku Makedoniju**

Ambasador Andrej Lepavcov

**Za Republiku Moldaviju**

Eugen Caras

**Za Crnu Goru**

Ambasador Ivan Leković

**Za Republiku Srbiju**

Vesna Arsić

Za Privremenu administrativnu misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu u ime Kosova u skladu sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija

\_\_\_\_\_

**DODATNI PROTOKOL 3**  
**SPORAZUMA O IZMJENI I PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM**  
**SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI**

Republika Albanija i Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: „Strane“);

Imajući u vidu Sporazum o izmjenama i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini potpisanom u Bukureštu 19. decembra 2006. godine, (u daljem tekstu: „CEFTA 2006“), kao i razmijenjena pisma između ministra za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine i ministra ekonomije, trgovine i energetike Republike Albanije;

Dogovorile su se kako slijedi:

**Član 1**

U Aneksu 3 iz Člana 10, stav 1, CEFTA 2006:

**Aneks 3.1 Tabela I:** četvrta kolona (Bosna i Hercegovina) briše se.

**Aneks 3.2 Tabela I:** treća kolona (Albanija) briše se.

Strane ukidaju sve carinske dažbine na uvoz, mjere istog dejstva, kao i sve uvozne dažbine fiskalne prirode u međusobnoj trgovini, od dana stupanja na snagu ovog Dodatnog protokola.

**Član 2**

1. Dodatni protokol podliježe ratifikaciji, prihvatanju ili odobravanju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja biće deponovani kod Depozitara.
2. Dodatni protokol stupa na snagu tridesetog dana od dana deponovanja posljednjeg instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja.
3. Bilo koja strana može primjenjivati ovaj Dodatni protokol privremeno, ukoliko je to u skladu sa njenim Ustavom. Depozitar će biti obavješten o privremenoj primjeni ovog Dodatnog protokola po ovom stavu.

POTVRĐUJUĆI GORE NAVEDENO, dolje potpisani opunomoćenici, propisno ovlašćeni, potpisuju ovaj Dodatni protokol.

Sačinjeno u Sarajevu, 20. novembra 2013. godine, u jednom autentičnom primjerku na engleskom jeziku, koji će biti deponovan kod Depozitara CEFTA 2006, koji će proslijediti ovjerene primjerke svim Stranama.

**Za Republiku Albaniju**

Brunilda Paskali

zamjenica ministra za ekonomski razvoj,  
trgovinu i preduzetništvo

**Za Bosnu i Hercegovinu**

Ermina Salkičević Dizdarević

zamjenica ministra vanjske trgovine  
i ekonomskih odnosa

### **Član 3**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – Međunarodni ugovori“.

## **OBRAZLOŽENJE**

### **I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 2 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini i Dodatnog protokola 3 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, sadržan je članu 82 tačka 17 Ustava Crne Gore, kojim je definisano da Skupština Crne Gore potvrđuje međunarodne ugovore.

### **II. OCJENA STANJA MEĐUNARODNIH ODNOSA I CILJ DONOŠENJA ZAKONA**

Dodatnim protokolom 2 na osnovu Aneksa 1, člana 52 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) Republika Hrvatska će Republici Albaniji, kao novom Depozitaru ili vršiocu dužnosti Depozitara, dostaviti dokumentaciju u vezi sa svojim statusom Depozitara na dan stupanja na snagu ovog protokola ili na dan pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj Uniji.

Dodatni protokol 3 na osnovu Aneksa 3, člana 10, stava 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini pravno reguliše carinske dažbine na uvoz, mjere istog dejstva, kao i sve uvozne dažbine fiskalne prirode u međusobnoj trgovini CEFTA Strana, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine i Republike Albanije.

S obzirom da Dodatni protokol 2 i Dodatni protokol 3 čine sastavni dio CEFTA 2006 Sporazuma, neophodna je izmjena Sporazuma, odnosno, ratifikacija ova dva Protokola, kako bi se obezbijedila njihova nesmetana implementacija.

### **III. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU MEĐUNARODNIM UGOVOROM**

Ulaskom u Evropsku uniju 1. jula 2013. godine, Republika Hrvatska je prestala biti članica CEFTA-e. S tim u vezi, u cilju nesmetane implementacije CEFTA 2006 Sporazuma, moralo je doći do izmjene Depozitara, čiju je ulogu preuzela Republika Albanija. Dodatnim protokolom 2 se definišu izmjene koje će nastati u okviru trenutno važećeg Aneksa 1, člana 52 Sporazuma o izmjenama i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006 sporazuma), koji definiše nosioca uloge Depozitara.

Dodatnim protokolom 3 se definišu izmjene koje će nastati u okviru postojećeg Aneksa 3 Sporazuma o izmjenama i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj

trgovini (CEFTA 2006 sporazuma), kao i način na koji će ovaj Protokol biti ratifikovan i kada će stupiti na snagu. Napominjemo da su Aneksom 3 regulisane poljoprivredne koncesije prilikom uvoza proizvoda CEFTA Strana.

#### **IV. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje Zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz Budžeta Crne Gore.

#### **V.POTREBA USAGLAŠAVANJA PROPISA**

Nije neophodno usaglasiti unutrašnje propise sa gore navedenim međunarodnim ugovorom.

#### **VI. RAZLOZI HITNOSTI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO SKRAĆENOM POSTUPKU**

Ne postoje razlozi za donošenje Zakona po hitnom postupku.



*Crna Gora 1001 - 85782*  
*Secretarijat za zakonodavstvo*

26.09.2014	

Broj: 03-674  
Podgorica, 9. septembra 2014. godine

**MINISTARSTVU EKONOMIJE**


**PODGORICA**

Na dostavljeni **PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA 2 SPORAZUMA O IZMJENI I PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI I DODATNOG PROTOKOLA 3 SPORAZUMA O IZMJENI I PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI**, sa stanovišta nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba.



**SECRETAR**  
**Dušan Janković**

Vuka Karadžića broj 3 81000 Podgorica  
Tel: (+382) 20 231-535 Fax: (+382) 20 231-592



15. 09. 2014  
1009-85/75

**Crna Gora**  
**Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija**

Broj: 03/1/2-945/2

Podgorica, 12. IX 2014.

**MINISTARSTVO EKONOMIJE**

Dopisom 1004-85/75 od 11. septembra 2014. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o potvrđivanju Dodatnog Protokola 2 i Dodatnog Protokola 3 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.



Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s izjavom obrađivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

MINISTAR  
Igor Lukšić



**IZJAVA O USKLADENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj izjave		ME/RU/PZ/14/12
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog Protokola 2 i Dodatnog Protokola 3 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Additional Protocol 2 and Additional Protocol 3 to the Agreement of and Accession to the Central European Free Trade Agreement	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
<b>a) Organ državne uprave koji priprema propis</b>		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
- Sektor/odsjek	Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom; Direkcija za regionalnu saradnju, regionalne inicijative i evropske integracije	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Goran Šćepanović, 020/482-115, goran.scepanovic@mek.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jelena Janković, 020/482-374; jelena.jankovic@mek.gov.me, 020/482-374	
<b>b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa</b>		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave		
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
<b>a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis</b>		
Glava III, Regionalna saradnja, član 34		
<b>b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa</b>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
<b>c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa</b>		
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2014 - 2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	30 Vanjski odnosi 2.2. Zakonodavni okvir A) Zajednička trgovinska politika	
- Rok za donošenje propisa	IV kvartal 2014	
- Napomena		
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
<b>a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije</b>		
Ne postoji odredba primarnog izvora prava EU sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
<b>b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije</b>		

Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini	Agreement on Amendment of and Accession to the Central European Free Trade Agreement
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog Zakona o potvrđivanju Dodatnog Protokola 2 i Dodatnog Protokola 3 Sporazuma o izmjenama i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini je preveden na engleski jezik.	
11. Učešća konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga Zakona o potvrđivanju Dodatnog Protokola 2 i Dodatnog Protokola 3 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini nije bilo učešća konsultanata	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
	
Datum:	Datum:



Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLADENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (ID) nacrtu/predloga propisa</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrtu/predloga propisa na Vladi</b>		
ME/TU/PZ/14/12		ME/TU/PZ/14/12		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
/				
<b>3. Naziv nacrtu/predloga propisa Crne Gore</b>				
<b>Na crnogorskom jeziku</b>		<b>Na engleskom jeziku</b>		
Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog Protokola 2 i Dodatnog Protokola 3 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini		Proposal for the Law on Additional Protocol 2 and Additional Protocol 3 to the Agreement of and Accession to the Central European Free Trade Agreement		
<b>4. Usklađenost nacrtu/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
<b>a)</b>	<b>b)</b>	<b>c)</b>	<b>d)</b>	<b>e)</b>
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrtu/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrtu/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-8954/1

Podgorica, 23. septembar 2014 godine

MINISTARSTVO EKONOMIJE  
- n/r ministra Vladimira Kavarića -

Poštovani gospodine Kavarić,

Povodom Predloga zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 2 i Dodatnog protokola 3 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izvještaj o analizi uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, za sprovođenje Zakona nije potrebno izdvojiti dodatna finansijska sredstva iz budžeta države.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 2 i Dodatnog protokola 3 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini.

S poštovanjem,



FORMA IZVJEŠTAJA O ANALIZI UTICAJA PROPISA	
MINISTARSTVO ILI REGULATORNO TIJELO PREDLAGAČ	Ministarstvo ekonomije
NASLOV PROPISA	Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola 2 i Dodatnog protokola 3 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini
<p><b>Odjeljak 1: Definisane probleme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li> <li>✓ Što su uzroci problema?</li> <li>✓ Što su posljedice problema?</li> <li>✓ Ko je oštećen, na koji način i koliko?</li> <li>✓ Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predloženim Zakonom omogućuje se nesmetana primjena Dodatnog protokola 2 i Dodatnog protokola 3, koji čine sastavni dio CEFTA 2006 Sporazuma</li> <li>- Potpisivanjem Dodatnog protokola 2 i Dodatnog protokola 3, mijenja se CEFTA 2006 Sporazum. S tim u vezi, radi nesmetane implementacije, neophodna je njihova ratifikacija u svim zemljama potpisnicama CEFTA Sporazuma;</li> <li>- Članom 52 Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini propisano je da Vlada Republike Hrvatske obavlja funkciju depozitara. Procesom pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji ukazala se potreba potpisivanja Dodatnog protokola 2, kojim je predviđeno uspostavljanje novog depozitara – Republike Albanije.</li> <li>- Dodatnim protokolom 3, koji takođe čini sastavni dio CEFTA 2006 Sporazuma, propisano je da carine na uvoz, sve mere istog dejstva kao i uvozne dažbine fiskalne prirode na proizvode navedene u Aneksu 3 ovog Sporazuma budu smanjene, ili ukinute u trgovini između CEFTA potpisnica Bosne i Hercegovine i Republike Albanije, čime se mijenja CEFTA 2006 Sporazum.</li> <li>- Ovim Zakonom će se omogućiti dalja nesmetana primjena CEFTA 2006 Sporazuma od strane zemalja potpisnica i njihovih privrednih subjekata.</li> </ul>	

#### Odjeljak 2: Ciljevi

- ✓ Koji ciljevi se postižu predloženim propisom ?
- ✓ Navesti dosljednost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.
- Cilj Zakona je nesmetana implementacija CEFTA 2006 sporazuma zemalja potpisnica i njihovih privrednih subjekata. U vezi sa navedenim, procesom pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj Uniji ukazala se potreba za izradom Dodatnog Protokola 2 – Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini, kojim je definisano uspostavljanje novog Depozitara – Republike Albanije. Kako je ovim Protokolom neophodno izmijeniti postojeći CEFTA 2006 Sporazum, tako se i ukazala potreba za njegovom ratifikacijom.
- Primjenom Dodatnog protokola 3 ostvaruje se potpuna liberalizacija poljoprivrednih proizvoda u trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Albanije, što takođe dovodi do izmjene postojećeg CEFTA Sporazuma, pa se samim tim ukazala potreba za njegovom ratifikacijom.
- Nije primjenljivo.

#### Odjeljak 3: Opcije

- ✓ Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opcija i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza pravnog djelovanja).
- ✓ Obrazložiti preferiranu, tj izabranu opciju.
- Ne postoje druge opcije osim donošenja Zakona o ratifikaciji Dodatnog protokola 2 i Dodatnog protokola 3 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini.

#### Odjeljak 4: Analiza uticaja

- ✓ na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - Nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno
- ✓ kakve troškove će primjena propisa stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima),
- ✓ da li su pozitivne posljedice donošenja propisa takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
- ✓ da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija
- ✓ uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.
- Dodatni protokol 2 i Dodatni protokol 3 predstavljaju sastavni dio CEFTA 2006 Sporazuma. Donošenjem ovog Zakona obezbijedila bi se nesmetana trgovina među

CEFTA zemljama i poštovanja odredaba samog CEFTA 2006 Sporazuma kojim se nacionalna tržišta CEFTA zemalja pripremaju za buduće članstvo u

- Evropskoj uniji.
- Ne postoje negativni uticaji sprovođenja Zakona.
- Primjena propisa ne stvara dodatne troškove.
- Predlogom Zakona se ne predviđa stvaranje novih privrdnih subjekata na tržištu.
- Primjena propisa ne stvara administrativna opterećenja i biznis barijere u poslovanju

**Odjeljak 5: Procjena fiskalnog uticaja**

- ✓ Da li je potrebno izdvajanje finansijskih sredstava za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- ✓ Da li je izdvajanje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? **Objasni.**
- ✓ Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? **Objasni.**
- ✓ Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- ✓ Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- ✓ Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihoda za budžet Crne Gore?
- ✓ Objasni metodologiju kojom je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- ✓ Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? **Objasni.**
- ✓ Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na inicijativu za donošenje predloga propisa?
- ✓ Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? **Objasni.**

- Nije potrebno izdvajanje finansijskih sredstava za implementaciju propisa.
- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Predloženim propisom nije predviđeno donošenje novih podzakonskih akata.
- Zakon direktno ne dovodi do povećanja prihoda u budžetu
- Nije korišćena nijedna metodologija obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Nisu postajale sugestije Ministarstva finansija.

**Odjeljak 6: Konsultacije zainteresovanih strana**

- ✓ naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako
- ✓ naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije)
- ✓ naznačiti glavne rezultate, i kako je input zainteresovanih strana bio uzet u obzir ili

**zašto nije bio uzet u obzir**

- Nije korišćena eksterna ekspertiza prilikom pripreme predloženog propisa.

**Odjeljak 7: Monitoring i evaluacija**

- ✓ Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- ✓ Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- ✓ Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- ✓ Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Nema prepreka za implementaciju propisa.
- Ne postoje indikatori kojim će se mjeriti ispunjenost ciljeva.
- Ministarstvo ekonomije

Datum i mjesto

25. jul 2014. godine, Podgorica

Starješina organa predlagača



*[Handwritten signature]*